



*Amrudin Hajrić, Mithat Jugo*  
**O stranim riječima  
u arapskom jeziku**

UDK 811.411.21'373.45

### Sažetak

Međujezička interakcija je prirodna prateća pojava uspostavljanja kontakta između baštinika različitih jezika. Najčešća manifestacija međujezičke interakcije je razmjena leksike koja je obično u većoj mjeri izražena kod onih strana u kontaktu koje su na nižem civilizacijskom i kulturološkom nivou. Toga nije bio pošteđen ni arapski jezik u predislamskom dobu, što neki arapski autoriteti, posebno vjerski, pokušavaju osporiti, prvenstveno zbog toga što se to pitanje dotiče ne samo arapskog jezika općenito nego i jezika Kur'ana, kojem se nastoji osigurati puna izvornost.

*Ključne riječi:* arapski jezik, Kur'an, strane riječi



## Uvod

U ovom radu se pod stranim riječima u arapskom jeziku ne podrazumijeva leksički fond koji je, takav, baštinicima arapskog jezika nepoznat i nerazumljiv, nego riječi iz drugih jezika koje su se u arapskom jeziku odomaćeile u mjeri da se u velikom broju slučajeva izgubilo iz vida njihovo strano porijeklo.

Prisustvo stranih riječi u bilo kojem jeziku prirodna je pojava. Svi jezici svijeta, u manjoj ili većoj mjeri, utječu na druge i bivaju pod utjecajem koji se najviše očituje upravo u oblasti leksike i vokabulara.

Obično su od jezika u dodiru (kontaktu) pod većim utjecajem oni jezici čiji su baštinici na nižem kulturološkom i civilizacijskom nivou, a u najvećem broju slučajeva riječi koje se preuzimaju označavaju u dotoj sredini ranije nepoznate životne sadržaje, pojave i fenomene, dok je broj preuzetih stranih riječi za koje u ciljanom jeziku već postoje ekvivalenti uglavnom vrlo mali.

Arapi su od davnina bili u kontaktu sa susjednim narodima, tako da ni njihov jezik nije bio izoliran u odnosu na druge jezike. Posljedica tih međujezičkih dodira jest razmjena utjecaja, koji je u slučaju arapskog jezika najviše došao do izražaja u preuzimanju specifične terminologije.

Strane riječi u arapskom jeziku posebno će privući pažnju i postati interesantne u kontekstu razmatranja njihova prisustva u Kur'anu. Mnogi arapski i općenito muslimanski autori će toj problematici posvetiti cijela djela. Neka od njih su: *Al-Mu'arrab min al-kalām al-al-ağamī* od Abū Manṣūra Mawhūba al-Ğawāliqija, *Al-Ta'rib fī al-qadim wa al-hadīt* Muḥammada Ḥusayna 'Abdul'aziza, *Al-Iṣtiqāq wa al-ta'rib 'Abdulqādira al-Maqribija*, *Al-Ta'rib fī al-qarn al-awwal al-hiġri* Muḥammada al-Šarqāwija itd.<sup>1</sup> Neki će se pak njome baviti u pojedinim poglavljima svojih knjiga, kakav je slučaj s Al-Sujūtijem i njegovim djelom *Al-Itqān fī 'ulūm al-Qur'ān*, Al-Zarkašijem i njegovim djelom *Al-Burbān fī 'ulūm al-Qur'ān*, te u raspravama i studijama objavljenim u periodičnim glasilima.

Na bosanskom jeziku, koliko nam je poznato, ta tema je bila predmet razmatranja Enesa Karića u radu pod naslovom "Ima li nearapskih riječi u Kur'anu?" objavljenom u časopisu *Anal*

*Gazi Husrev-begove biblioteke* (knjiga 13-14, Sarajevo 1987, str. 135-152) u kojem autor, nakon što na osnovu relevantnih izvora podrobno izloži različita mišljenja o tom pitanju te predstavi njihove zagovornike među muslimanskim autoritetima, manifestirajući pritom zavidno poznavanje predmetne literature, konstatira da "strane riječi u Kur'anu predstavljaju značajan argument o islamu kao univerzalnoj religiji", da "Kur'an nije samo sveta knjiga Arapa muslimana, kako ga žele predstaviti neki mufessiri niječući postojanje stranih riječi u njemu" i sl.

Zadatak ovoga rada je razmotriti pitanje stranih riječi u arapskom jeziku u smislu njihovog klasificiranja i podjele te različitih mišljenja klasičnih arapskih autora o njihovom prisustvu u arapskom jeziku općenito i Kur'anu posebno, nakon čega će se pokušati dati i naše viđenje u vezi s tom tematikom.

## Klasificiranje stranih riječi u arapskom jeziku

Strane riječi nalaze svoje mjesto u jeziku onda kad se pred njegovim baštinicima nađu novi životni sadržaji, pojave i fenomeni za koje u postojećoj leksici ne postoje ekvivalentna rješenja. U tom slučaju, kako to i predviđa redoslijed postupaka preizražavanja leksičke jednog jezika u drugom koji definira teorija prevodeњa, rješenje je fonetskom i morfološkom sistemu ciljanog jezika prilagođeni ili transkribirani strani izraz. Takve situacije karakteristične su za miješanja baštinika različitih jezika i divergentnih civilizacijskih nivoa u okolnostima koje podrazumijevaju putovanja, razne vrste poslovnih veza te različitim povodima izazvane migracije, odnosno okolnostima koje generiraju potrebu za novim imenovanjima. Prema tome, uglavnom je potreba ta koja iziskuje novu leksiku, posebno je to bio slučaj u ranijim vremenima, dok je ona danas sve više rezultat pomodarstva, hvalisanja, dodvoravanja, manjka samopoštovanja te odsustva svijesti o značaju maternjeg jezika kao osnovnog faktora nacionalnog identiteta.

<sup>1</sup> O ovoj temi pisali su i nemuslimanski autori poput, naprimjer, Arthurja Jefferyja, koji je pitanju stranih riječi u Kur'anu posvetio veliko djelo *The Foreign Vocabulary of The Qur'an*.



I arapski jezik se tokom povijesti u više navrata suočio s takvim pojavama. Naime, on se još u periodu prije islama obogaćivao tako što je preuzimao riječi iz drugih jezika s čijim baštinicima je dolazio u dodir u različitim prilikama i okolnostima. Zatim se to desilo nakon što su muslimani izašli iz okvira Arabijskog poluo-toka te se suočili s naprednijim civilizacijama Perzijskog<sup>2</sup> i Bizantijskog Carstva, kad su, puni želje za novim saznanjima i spoznajama, prevdili na arapski jezik vrijedna djela zatečena na novoosvojenim područjima pronalazeći riječi i izraze za neke nove pojmove uglavnom u starijim arapskim korijenima i klasičnoj leksici, dok su neke preuzimali iz jezika izvora jednostavno ih transkribirajući i prilagođavajući ih naravima arapskog jezika te njegovom glasovnom sistemu i strukturi.<sup>3</sup>

Do toga je došlo i tokom doticaja sa zapadnoevropskim zemljama u periodu kolonijalizma, kad arapski svijet izlazi iz izolacije i kad se Egipat i neke druge zemlje otvaraju utjecajima modernih nauka i evropskih jezika, a aktuelno je i danas u postkolonijalnim vremenima i dobu globalizacije. Međutim, Arapi su u ovom slučaju prepoznali da se od kolonizatora potpomognutih orijentalistima protiv književnog arapskog jezika vodi jedna kampanja, pa su, s ciljem osujećivanja takvih aktivnosti te nastojeći da se proces iznalaženja leksičkih rješenja za nove sadržaje, pojave i fenomene ne odvija nekontrolirano i stihiski, nego planski i institucionalno, osnivali jezičke akademije, od kojih je na obogaćivanju arapskog rječnika najviše uredila Egipatska jezička akademija.

Osim sintagmi koje predstavljaju doslovan prijevod, kakve su *al-kalimat al-ağnabiyya*, *al-mufradat al-ağnabiyya* ili *al-alfāz al-ağnabiyya*, za strane riječi u arapskom jeziku upotrebljavaju se i izrazi *al-dahīl* i *al-mu'arrab*.

<sup>2</sup> Neki autori su zauzeli stav o perzijskom porijeklu većine stranih riječi u arapskom jeziku. Time su vjerovatno željeli dokazati da je utjecaj perzijskog jezika na arapski bio veći i dalekosežniji od utjecaja drugih jezika, a možda to objasnjava i činjenicu da su se u arapskoj literaturi riječi *ağamī* (strani) i *fārsī* (perzijski) često upotrebljavale kao sinonimi (Subḥī al-Śāliḥ, *Dirāsāt fī fiqh al-luġa*, 11. izdanje, Dār al-‘ilm li al-malāyīn, Bejrut, 1986, str. 319).

<sup>3</sup> Nekad su strane riječi, dakle, bile drugi, dok su u novije vrijeme, čini se, postale prvi izvor kojim Arapi zadovoljavaju

Iako se doimaju kao sinonimi, s obzirom na to da se koriste za riječi u arapskom jeziku koje označavaju pojmove koji Arapima nisu bili poznati, među njima postoji značajna razlika. Naime, pod izrazom *al-dahīl* podrazumijevaju se strane riječi koje su ušle u arapski jezik a da na njima nije izvršena nikakva promjena u formalnom ili fonetskom smislu, poput vlastitih imena te riječi *al-tilifūn* ili *al-uksiğin*, dok se izraz *al-mu'arrab* odnosi na one strane riječi koje su ušle u arapski jezik i prilagođene njegovom fonetskom ili formalnom sistemu. Takve su riječi *al-sīgill*, *al-muhandis*, *al-firdaws* itd.

Promjene formalne naravi podrazumijevaju prilagođavanje strane riječi postojećim arapskim formama i paradigmama, odnosno obrascima arapske morfologije, na način da je na njima kasnije moguće primjenjivati derivaciju. Takav je slučaj, naprimjer, sa riječju "filozofija", to jest *al-falsafa*, iz koje je deriviran niz drugih riječi kakve su *al-faylasūf*, *tafalsafa*, *al-falsafi* itd.

Promjene fonetske naravi pak podrazumijevaju prilagođavanje strane riječi fonetskom sistemu arapskog jezika na način da se izbjegne otpočinjanje riječi sākin suglasnikom (Spain – إسپانيا ili sastajanje dva sākin suglasnika (Rejkjavik – ریکافیك). Također, u promjene fonetske naravi ubraja se i nastojanje da se izbjegne za arapski jezik netipično grupiranje pojedinih suglasnika unutar jedne riječi. Takav je slučaj, naprimjer, sa grupiranjem suglasnika *al-dāl* i *al-zā'*, tako da se u stranim riječima koje sadrže tu kombinaciju suglasnik *al-zā'* mijenja suglasnikom *al-sīn*: *al-muhandiz* – *al-muhandis*.<sup>4</sup>

Otuda bismo strane riječi označene izrazom *al-dahīl* mogli okarakterizirati kao nearabizirane, dok bismo one koje se podrazumijevaju pod izrazom *al-mu'arrab* mogli tretirati kao arabizirane riječi.

To bi bio strukturalni kriterij klasificiranja stranih riječi na arabizirane (*al-mu'arrab*)

svoje potrebe za novim izrazima ignorirajući pritom u svoje jeziku već postojeća ekvivalentna rješenja. Takav je, naprimjer, slučaj sa stranom riječju *lubiyā* (grah, pasulj) koja je uvedena umjesto arapskog izraza *dūğur*, zatim sa stranom riječju *tūt* (dud) koja je uvedena umjesto arapskog izraza *fīrṣād*, potom sa stranom riječju *yāsamin* (jasmin) koja je uvedena umjesto arapskog izraza *samsaq* itd.

<sup>4</sup> Abū Mañṣūr Mawhūb al-Ğawāliqī, *Al-Mu'arrab min al-kalām al-ağamī 'alā hūruf al-mu'ğam*, Tahqīq: Ḥalil Imrān al-Manṣūr, Dār al-kutub al-'Ilmiyya, Bejrut, 1998, str. 10.



i nearabizirane (*al-dahīl*), osim kojeg postoji i onaj vremenski ili temporalni kriterij njihovog klasificiranja. Naime, arabiziranim (*al-mu'arrab*) stranim riječima Al-Ğawālīqī smatra samo one koje su ušle u Kur'an, hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i govor Arapa čijim se jezikom argumentiralo u procesu kodificiranja i normiranja arapskog jezika, bile one prilagođene njegovim morfološkim obrascima ili ne, dok one koje su u arapskom jeziku ušle nakon perioda tabiina tretira nearabiziranim stranim riječima (*al-dahīl*).<sup>5</sup>

Na tragu ovog temporalnog klasifikiranja stranih riječi u arapskom jeziku je i njihova podjela od klasičnih arapskih lingvista koji ih razvrstavaju na tri skupine:

1. *al-mu'arrab* – strane riječi koje su Arapi upotrebljavali u predislamskom i periodu onih čijim se jezikom argumentiralo,
2. *al-muwalled* – strane riječi koje je u arapskom jeziku uvela generacija muvelleduna čijim se jezikom nije argumentiralo,
3. *al-muħdat* – strane riječi koje su u arapskom jeziku uveli modernisti (*al-muħdatūn*) koji su došli nakon muvelleduna.<sup>6</sup>

Slična ovoj je i sljedeća podjela stranih riječi u arapskom jeziku prema zaključcima sa 70. konferencije Arapske jezičke akademije iz Kaira (1. mart 1976. godine): *arabizam* (*mu'arrab*) kao strana riječ koju su Arapi prilagodili; *tuđica* (*dahīl*) kao strana riječ koja je u arapskom jeziku ušla bez prilagođavanja; naknadno *proizvedena riječ* (*muwalled*) kao strana riječ koju su baštinici počeli koristiti nakon isteka razdoblja bilježenja usmene predaje; *neologizam* (*muħdat*) kao strana riječ koju baštinici uvode u opticaj tek u savremenom dobu.<sup>7</sup>

Neki autori tretiranje strane riječi arabiziranim (*al-mu'arrab*) ne uvjetuju njezinim prilagođavanjem arapskom fonetskom ili formalnom sistemu. Prema njihovom mišljenju, jedini

<sup>5</sup> Ibidem, str. 5. 'Ali 'Abdulwāhid Wāfi pak u djelu *Fiqh al-luġa* (treće izdanje, Nahda Miṣr li al-ṭibā'a wa al-našr wa al-tawzī', Kairo, 2004, str. 153) pod izrazom *al-dahīl* podrazumijeva strane riječi koje su ušle u arapski jezik, bilo da su ih upotrebljavali Arapi koji su baštinili čisti i izvorni arapski jezik u predislamskom i ranom islamskom periodu ili muvelleduni koji su došli nakon njih, što bi značilo da on ne pravi razliku između arabiziranih i nearabiziranih stranih riječi.

kriterij koji stranu riječ čini arabiziranim (*al-mu'arrab*) jest njezina upotreba među Arapima. Takvo mišljenje zastupao Al-Šihāb al-Ḥufāġī,<sup>8</sup> te Al-Ğawālīqī (prema riječima Ḥalila 'Imrāna al-Manṣūra koji je uradio taḥqīq njegovog ranije spomenutog djela *Al-Mu'arrab min al-kalām al-a'ğamī 'alā ḥurūf al-mu'ğam*), dok ga neki autori dovode u vezu i sa Sibawayhom.<sup>9</sup>

S tim u vezi, Sibawayh i njegovi istomišljenici riječi u arapskom jeziku dijele na dvije skupine: izvorne arapske (*al-'arabiyya al-āṣila*) i strane arabizirane (*al-dahīla al-mu'arraba*), dok, naprimjer, Al-Ğawharī i oni koji su bili njegovog mišljenja zastupaju stav o tri vrste riječi u arapskom jeziku: izvorne arapske (*al-'arabiyya al-āṣila*), arabizirane (*al-mu'arraba*) i strane (*al-a'ğamīyya*).<sup>10</sup>

## Mišljenja o stranim riječima u arapskom jeziku i Kur'anu

Strane riječi u jeziku kao logična posljedica tokom povijesti redovno prisutnih a danas u različitim vidovima sve neposrednijih i učestalijih kontakata među baštinicima različitih jezika nikad nisu bile pojava koja plijeni veliku pažnju lingvista. Iz toga, naravno, treba izuzeti one od njih koji su po svojoj užoj specijalnosti pozvani da se njima bave, kakvi su etimolozi, leksikografi i sl., odnosno, jednom riječju kazano, leksikolozi.

Arapski jezik je u tom pogledu izuzetak s obzirom na to da su strane riječi u njemu bile temom brojnih studija i rasprava u kojima su došla do izražaja razilaženja u mišljenjima među arapskim učenjacima, posebno u klasičnom periodu. Razlog tome treba tražiti u činjenici da se strane riječi u arapskom jeziku, osim jezika općenito, tiču i samoga Kur'ana koji je spušten i zabilježen na tom jeziku.

Naime, vrlo često jezici su tokom povijesti privlačili pažnju mislilaca i u kontekstu proučavanja

<sup>6</sup> Muhammed al-Anṭākī, *Dirāsat fi fiqh al-luġa*, četvrti izdanje, Dār al-ṣārq al-'arabi, Bejrut, bez.godine izdanja, str. 349-351.

<sup>7</sup> Mehmed Kico, *Ogledi u poetici prevodenja*, El-Kalem i Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2009, str. 170.

<sup>8</sup> Sīhābuddīn Aḥmad al-Ḥufāġī, *Ṣifā' al-ġalīl*, Maṭba'a al-sa'aḍa, Kairo, 1907, str. 3.

<sup>9</sup> Muhammed As'ad al-Nadīrī, *Fiqh al-luġa – manāhi'lubū wa masā'iluhū*, Al-Maktaba al-'asriyya, Bejrut, 2009, str. 327.

<sup>10</sup> Muhammed al-Anṭākī, ibidem, str. 349.



religijskih tekstova. Svetе knjige su detaljno proučavane da bi se dokazivanjem perfekcije u njihovom jeziku potkrijepile tvrdnje o izvornosti vlastitog vjerskog učenja. Time se možda može objasniti i nastojanje pojedinih arapskih vjerskih autoriteta da ospore postojanje stranih riječi u Kur'anu, a time i u arapskom jeziku, dok je među njima, naravno, bilo i mišljenja koja idu u pravcu potvrđivanja prisustva strane leksike u arapskom jeziku i Kur'anu.

S druge strane, poznato je da su se Arapi jako ponosili svojim jezikom, kulturom, nacionalnim elementom, arabljanskim porijekлом, predislamskom arabljanskom plemenskom tradicijom itd., pa su se u kontaktu s nearapskim muslimanskim narodima unutar arapsko-muslimanske države pobjojali za njihov opstanak i izvornost te su počeli neumjereno naglašavati arapsku narav svih svojih tekovina, između ostalog i jezika Kur'ana, što bi također mogao biti razlog da neki, kako ih naziva Sejjid Husein Nasr, arapski lingvistički nacionalisti<sup>11</sup> odbace mogućnost da u Kur'anu, a time i u arapskom jeziku, ima stranih riječi.

Autoriteti među arapskim jezičarima, naročito oni klasični, u vezi sa stranim riječima u jeziku općenito i Kur'anu posebno zauzeli su dva dijametralno različita stajališta. Da se to pitanje ticalo samo arapskog jezika, ne i jezika Kur'ana, razilaženja među njima vjerovatno ne bi bila tako izražena, pa se može prepostaviti da bi u tom slučaju postigli viši nivo saglasnosti i da bi im mišljenja i stavovi bili međusobno bliži.

Tako na jednoj strani "stoje" učenjaci koji kategorički odbacuju mogućnost da u Kur'anu, time i u arapskom jeziku, ima stranih riječi, pozivajući se pritom na kur'anske ajete u kojima se ukazuje na to da Kur'an nije na stranom (*A da Kur'an objavljujemo na stranom jeziku... – ...ولو جعلناه قرآنًا أعيجياً بلسان عربي مبين*). Onima koji tvrde da u arapskom jeziku i Kur'anu ima stranih riječi oni

<sup>11</sup> Enes Karić, "Ima li nearapskih riječi u Kur'anu?", *Analı Gazi Husrev-begove biblioteke*, knjiga 13-14, Sarajevo 1987, str. 142.

<sup>12</sup> 'Ali Hasan al-'Arid, *Tārih 'ilm al-tafsīr wa manābiğ al-mufassirin*, Dār al-i'tiṣām li al-tib'a wa al-naṣr wa al-tawzī', Kairo, 1980, str. 23.

<sup>13</sup> Enes Karić, ibidem, str. 136.

<sup>14</sup> Imād 'Ali 'Abdussamī', *Al-Taysīr fī usūl wa ittiġāħat al-tafsīr*, Dār al-imān, Aleksandrija, 2006, str. 89.

odgovaraju konstatacijom da je arapski jezik bogat te da je njegova leksička građa obimna, tako da je sasvim očekivano da neke riječi u jednom dijelu arapskog govornog područja budu poznate, a u drugom nepoznate. U ovom kontekstu se kao argument često navodi predaja u kojoj stoji da Ibn 'Abbās, iako je bio vrstan poznavalac arapskog jezika, nije bilo poznato značenje glagola *fāṭara* u kur'anskom izrazu *Fāṭir al-samāwāt wa al-arḍ* (Stvoritelj nebesa i zemlje) sve dok nije čuo spor dvojice beduina u vezi s jednim bunarom pri čemu je, između ostalog, jedan od njih rekao drugome: "Ana fāṭartuhā" – "Ja sam ga iskopao (načinio)."<sup>15</sup>

Među predstvincima ovog mišljenja posebno se ističe imam Šāfija koji ide tako daleko da čak traži oprosta za sve one koji tvrde da u Kur'anu ima stranih riječi,<sup>16</sup> zatim Abū 'Ubayda koji za predstavnike mišljenja da u Kur'anu ima stranih riječi kaže da govore nešto opasno,<sup>17</sup> potom Ibn Čarīr al-Taberī koji kaže da se u vezi s kur'anskim izrazima za koje Ibn 'Abbās i drugi tvrde da su perzijske, etiopske, nabatejske i slično, zapravo desilo slučajno podudaranje,<sup>18</sup> odnosno da se u njihovom slučaju radi o svojevrsnim internacionalizmima itd.

Na drugoj strani su autoriteti čiji je stav bio da u Kur'anu ipak ima stranih riječi te da ih nije grijeh proučavati. Među njima je i Ibn 'Abbās, a za njim se u tom smislu povodio i Ikrīma.<sup>19</sup> Abū Ḥāmid Muhammād al-Ġazālī u vezi s tim kaže da to što je u Kur'anu sadržano nekoliko riječi stranog porijekla koje su Arapi upotrebjavali ne osporava činjenicu da je on "arapski" (na arapskom jeziku), kao što ni prisustvo znatnog broja arapskih riječi u perzijskom jeziku ne sprečava da se poezija spjevana na njemu naziva perzijskom.<sup>20</sup> Isto tako, Ibn al-Naqīb kaže da je jedna od osobnosti Kur'ana u odnosu na druge objavljene Božije knjige to što su one u cjelini objavljene na jeziku naroda kojima su upućene

<sup>15</sup> 'Abdurrahmān al-Ta'ālabī, *Tafsīr al-Ta'ālabī – Al-ġawāhir al-hisān fī tafsīr al-Qur'ān*, sv. 1, Tahqīq: 'Ali Muḥammad Mu'awwid i 'Ādil Ahmād 'Abdulmawgūd, Dār ihyā' al-turāt al-'arabī, Bejrut, 1997, str. 148.

<sup>16</sup> Enes Karić, ibidem, str. 137.

<sup>17</sup> Abū Ḥāmid Muhammād al-Ġazālī, *Al-Muṣṭafā fī uṣūl al-fiqh*, sv. 1, Tahqīq: Muhammād 'Abdussalām 'Abduššāfi, Dār al-kutub al-'ilmīya, Bejrut, 1992, str. 85.



(ništa u njima nije objavljeno na drugim jezicima), dok Kur'an, s druge strane, obuhvata sva arapska narječja te je u njemu mnogo toga objavljeno i na drugim jezicima, kakvi su grčki, perzijski, etiopski...<sup>18</sup> Za Al-Suyūtija se također prenosi da je zastupao mišljenje da u Kur'antu postoje riječi koje su u osnovi strane i kojima ni na koji način nije moguće pronaći korijen u arapskom jeziku; jednostavno ih odaje njihov tonalitet, navodeći kao primjere riječi: *استبرق* (svileni brokat), *زنجيل* (žngiel) (dumbir), *فردوس* (raj)<sup>19</sup> itd.

Osim ove dvije skupine učenjaka postoje i oni čije tendencije, kako je to često bivalo kad se muslimanski autoriteti razidu u stavovima, ide u pravcu približavanja njihovih suprostavljenih stajališta i zauzimanja "srednjeg" mišljenja o ovom pitanju. Jedan od njih je i Abū 'Ubayd al-Qāsim b. Salām koji kaže da su te riječi u osnovi strane, ali da su ih Arapi preuzeli i počeli koristiti kao svoje izraze pa su postali arapski, tako da su u pravu i oni koji kažu da su te riječi strane i oni koji kažu da su one arapske. Tom mišljenju bili su skloni i neki drugi autoriteti poput Al-Ğawāliqija, Ibn al-Ğawzīja i drugih.<sup>20</sup>

## Zaključak

Izbjegavanje upotrebe stranih riječi te privrženost i davanje prednosti standardnom leksičkom fondu maternjeg jezika dio je nečega što se zove jezička kultura. S tim u vezi, vrlo često se za nezadovoljavajuće stanje u jeziku optužuju strane riječi i oni koji ih koriste te se poziva na njihovo protjerivanje iz jezika i vraćanje izvornoj leksici. Međutim, civilizacijski, naučni i kulturološki napredak nezamisliv je bez stranih riječi, s obzirom na to da neke stvari u tom smislu moraju biti "uvezene", tako da će one u jezicima uvijek biti prisutne. Naravno, treba voditi računa u kojem obimu i koliko često se strane riječi koriste. S tim u vezi, upotreba stranih riječi mora biti kontrolirana i ograničena samo na one životne sadržaje za koje u jeziku odranije

ne postoje adekvatni termini i izrazi, što bi znalo da je jednako kao i pretjeran purizam neprihvatljiva i ona druga krajnost koju neki autori nazivaju lingvističkim snobizmom.

Insistiranje na leksičkom purizmu kao obilježju jezičke kulture dio je i opće kulture Arapa, što je posebno bilo izraženo u predislamskom i ranom islamskom dobu. Međutim, prema zakonitostima međujezičke interakcije, i arapski jezik je u kontaktima s drugim jezicima morao pretrpjeti svojevrstan utjecaj koji se prvenstveno ogledao u preuzimanju određene leksike. Razmjena utjecaja među jezicima u domenu leksike se, prema tome, posmatra kao prirodna pojava svojstvena svim jezicima, s tim da je ona, u slučaju arapskog jezika, poprimila i jednu drugu dimenziju. Naime, s obzirom na to da je na arapskom jeziku spuštena i zabilježena posljednja Božija objava Kur'an, prihvatanje postojanja stranih riječi u arapskom jeziku podrazumijevalo je i pristajanje na njihovo prisustvo u samome Kur'antu, što su neki arapski autori snažno odbacivali kao nešto što je u suprotnosti s kur'anskim ajetima koji sugeriraju da u Kur'antu nema ništa na stranim jezicima te da je on objavljen na jasnom arapskom jeziku.

Međutim, s obzirom na to da su se strane riječi koje su ušle u arapski jezik u predislamskom periodu odomaćile u njemu u mjeri da se zaboravilo na njihovo strano porijeklo te da su upotrebljavane ravnopravno s izvornim arapskim izrazima, a neke od njih su i potisnule svoje arapske ekvivalente, njihovo postojanje u arapskom jeziku općenito i Kur'antu posebno ne kosi se s ranije navedenim kur'anskim ajetom: *ولو جعلناه قرآنًا عاملاً* (*A da Kur'an objavljujemo na stranom jeziku...*) zato što takve riječi Arapi-ma više nisu bile strane i nerazumljive (*أعجمي*), niti s onim ajetom u kojem stoji: *بلسان عربى مبين* (...na jasnom arapskom jeziku) zato što su im te riječi nakon dugotrajne upotrebe postale jasne i razgovijetne (*مبين*).

U kasnijim vremenima preuzimanje strane leksike je zbog sve intenzivnijeg miješanja Arapa

<sup>18</sup> Čalāluddin al-Suyūti, *Al-Muhibb fī mā waqā'fī al-Qur'ān min al-mu'arrab*, Tahqīq: Al-Tihāmī al-Rāgī al-Hāshimī, Maṭba'a faḍāla, Muḥammadija (Maroko), bez godine izdanja, str. 62.

<sup>19</sup> Enes Karić, ibidem, str. 141.

<sup>20</sup> Čalāluddin al-Suyūti, *Al-Itqān fī 'ulūm al-Qur'ān*, Tahqīq: Šu'ayb al-Arnā'ūt, Mu'assasa al-risāla nāṣirūn, Bejrut, 2008, str. 290.



s baštinicima različitim drugih jezika postalo redovna i uobičajena pojava, tako da prisustvo stranih riječi u arapskom jeziku više нико nije dobio u pitanje. Umjesto toga, temom rasprava i

diskusija postalo je pitanje pretjeranog otvaranja prema drugim jezicima i korištenja nestandardne te strane leksike za koju u arapskom jeziku još odranije postoje ekvivalentna rješenja.

## Izvori

- ‘Abdussamī, ‘Imād ‘Alī: *Al-Taysīr fī uṣūl wa ittīgāhāt al-tafsīr*, Dār al-īmān, Aleksandrija, 2006.
- Anṭākī (al-), Muḥammad: *Dirāsāt fī fiqh al-luḡā*, 4. izdanje, Dār al-ṣarq al-‘arabī, Bejrut, bez god. izdanja.
- ‘Arid (al-), ‘Alī Ḥasan: *Tārīh ‘ilm al-tafsīr wa manābiġ al-mufassirin*, Dār al-i‘tiṣām li al-ṭibā‘a wa al-našr wa al-tawzī‘, Kairo, 1980.
- Ǧawāliqī (al-), Abū Maṇṣūr Mawhūb: *Al-Mu‘arrab min al-kalām al-a‘ğamī ‘alā hūrūf al-mu‘ğam*, Taḥqīq: Ḥalil ‘Imrān al-Manṣūr, Dār al-kutub al-‘ilmīyya, Bejrut, 1998.
- Ǧazālī (al-), Abū Hāmid Muḥammad: *Al-Muṭasṭaf fī uṣūl al-fiqh*, sv. 1, Taḥqīq: Muḥammad ‘Abdussalām ‘Abduṣṣāfi, Dār al-kutub al-‘ilmīyya, Bejrut, 1992.
- Hufāġī (al-), Šihābuddin Aḥmad: *Šifā’ al-ġalil*, Maṭba‘a al-sa‘āda, Kairo, 1907.
- Karić, Enes: “Ima li nearapskih riječi u Kur’antu?”, *Analı Gazi Husrev-begove biblioteke*, knjiga 13-14, Sarajevo 1987, str. 135-152.
- Kico, Mehmed: *Ogledi u poetici prevodenja*, El-Kalem i Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2009.
- Nādirī (al-), Muḥammad As‘ad: *Fiqh al-luḡā – manābiluhū wa masā’iluhū*, Al-Maktaba al-‘aṣriyya, Bejrut, 2009.
- Ta‘ālabī (al-), ‘Abdurrahman: *Tafsīr al-Ta‘ālabī – Al-ğawāhir al-hisān fī tafsīr al-Qur’ān*, tom 1, Taḥqīq: ‘Alī Muḥammad Mu‘awwid i ‘Ādil Aḥmad ‘Abdul-mawgūd, Dār iḥyā‘ al-turāṭ al-‘arabī, Bejrut, 1997.
- Şāliḥ (al-), Şubhī: *Dirāsāt fī fiqh al-luḡā*, 11. izdanje, Dār al-‘ilm li al-malāyīn, Bejrut, 1986.
- Suyūṭī (al-), Ǧalāluddin: *Al-Itqān fī ‘ulūm al-Qur’ān*, Taḥqīq: Šu‘ayb al-Arnā‘ūt, Mu‘assasa al-risāla nāṣirūn, Bejrut, 2008.
- Suyūṭī (al-), Ǧalāluddin: *Al-Muḥaddab fīmā waqa‘a fī al-Qur’ān min al-mu‘arrab*, Taḥqīq: Al-Tihāmi al-Rāġī al-Hāšimī, Maṭba‘a faḍāla, Muhammadija (Maroko), bez god. izdanja.
- Wāfi, ‘Alī ‘Abdulwāhiḍ: *Fiqh al-luḡā*, 3. izdanje, Nahḍa Miṣr li al-ṭibā‘a wa al-našr wa al-tawzī‘, Kairo, 2004.

## Abstract

### On Foreign Words in Arabic Language

Amrudin Hajrić, Mithat Jugo

Interlinguistic interaction is a natural result of establishing contacts between the heirs of different languages. The most common manifestation of cross-linguistic interaction is the exchange of lexemes, which is usually more expressed by the parties that are at a lower level of civilizational or cultural development in such contacts. Even the Arabic language in the pre-Islamic era was not spared from this, which some Arab authorities, especially religious ones, are trying to dispute, primarily because this issue affects not only the Arabic language in general but also the language of the Qur'an, to which they try to ensure its full authenticity.

**Keywords:** Arabic language, Quran, foreign words

## Iz "Maqalata" Šemsa Tabrizija

**O**vo pitanje podsjeća na priču o draguljaru koji je u potrazi za nekim biserom pedeset puta obišao svaki kutak, sva mora i sva kopna na dunjaluku. Kad bi ronioci – lovci na bisere čuli da se pojavio u nekom kraju, svi bi pohrlili njemu. Međutim, kakav je i gdje je taj biser, to je ostala tajna čuvana između draguljara i ronilaca. Trgovac je usnio taj biser, povjerovao u svoj san i uzdao se u njegovo ostvarenje. Baš kao što je poslanik Jusuf, a.s., vjerovao u san i znao tumačenje onoga kad je usnio da mu Mjesec, Sunce i zvijezde čine sedždu, on je imao snage da uživa čak i u noćima u ono vrijeme kad je bio bačen u bunar i u tamnicu. Danas je taj ronilac – lovac na bisere Mevlana, a ja, Mevlana Šemsuddin-i Tabrizi, draguljar; onaj biser koji čini beskrajnim Allahove blagodati je između nas dvojice. Vele:

"Put koji vodi biseru jest između vas dvojice. Mi ćemo otkriti put koji vodi do njeg." Odgovorih: "Da, ali put je ovo: ja vama ne tražim ništa, već vas zovem da dođete na put koji vodi Allahu."

Jedan je kroz pokornost, neverbalnim jezikom duhovnoga stanja upitao: "Hoćeš li nam kazati koji je to Allahov put (put koji vodi Allahu)?"

Na šta mu uzvratih: "Ovo je put koji vodi Allahu. Kad ideš za Aksaraj, mora se preći preko mosta."

Tako je i most koji vodi Sveistini, kako je to lijepo kazano u kur'anskom ajetu: ... *Koji se bore na Allahovom putu zalažući imetke svoje i živote svoje* (Et-Tewba, 20). Potom slijedi mnogo toga što se mora uraditi. Međutim, želiš li prvo uvratiti u Aksaraj, onda nema drugog prolaza. Ako iza Aksaraja skreneš na pustopoljine, opet ćeš zalutati. Kad te opaze vuci i demoni, sleđa će nasrnuti na tebe kao odapete strijеле i progušati te u jednom zalogaju, porazit će te. Šta sad namjeravaš učiniti? Šta si spreman žrtvovati na Allahovom putu? Šta ti je na srcu? Kaži o čemu misliš. Ispričaj mi ako ti šta smeta, da te uputim kako ćeš otkloniti tu smetnju, da tebi bude lakše. Ja bolje od tebe poznajem put. Ja tebi pričam priču o biseru, a ti nećeš da je prihvatiš ni za siću. Hoću li sad biti licemjeran? Ili da ti kažem cijelu istinu? Mevlana je Mjesec; a pogled ne dopire do Sunca mojega bivstva, već samo do Mjeseca. Zbog prejake svjetlosti i blještavila, u Sunce nije moguće gledati. Mjesec ne može doseći Sunce, ali Sunce doseže do Mjeseca. Kako to Uzvišeni Allah u Kur'anu veli: *Pogledi do Njega ne mogu doprijeti, a On do pogleda dopire.* (El-En'ām, 103).

Cija je ova strijela? Iz čijeg je luka izletjela ova riječ? Ko je taj koji do savršenstva poznaje Sveistinu, ko je spoznao snagu Sveistine? Ova strijela je beskrajna (beskonačna), zar to ne dokazuje ajet u značenju: *Reci: "Kad bi more bilo mastilo da se ispišu riječi Gospodara moga, more bi presablo, ali ne i riječi Gospodara moga, pa i kad bismo se pomogli još jednim sličnim."* (Kehf, 109)

Sretan je onaj kojeg ova strijela pogodi, koja ga ubije. Ova strijela je za one koji znaju Sveistinu. U mom tobolcu je još mnoštvo strijela, ali ih ne bacam. Strijele koje sam bacao i koje bacam mi se vraćaju. A one što su još u tobolcu, za druge su namjene. Gdje god bio, ne okreći nam leđa. Ne govori o tome kako ćeš otići i ostaviti nas. Daj ono što imаш u tom stanju u kojem si. Ako ti nešto nedostaje, gledaj da to stekneš i trudi se, tako uz sebe možeš okupiti i druge prijatelje! Malo i nas uzmi u obzir i pripremi nekoliko stvari da uzvratiš na pozajmicu koju smo ti dali (rastanak ništa ne košta, čovjek odgovara za datu riječ).